



Shuter & Shooter

PUBLISHERS (PTY) LTD



THULAGANYO LE KELOTLHOKO




E ka bonwa gape ka go tsena mo inthaneteng www.shuters.com

Setswana Tota



Mophato

4



PHOTOCOPIABLE

OS1001271

CUSTOMER SERVICES

METSELETSELE E YA DIBUKA E BONWA GAPE KA
DIBUKA TSA SEELEKETERONIKI

www.shuters.com

Tel: +27 (0)33 846 8721 / 22 / 23 • Fax: +27 (0)33 846 8701

sylvie@shuter.co.za • robert@shuter.co.za • tiny@shuter.co.za • thandeka@shuter.co.za





KGWEDITHARO 1			
Beke	Kgaolo	Tsebe	Dikaelo go Morutabana
Beke 1 le Beke 2	1. BOMEFUTAFUTA		
	Matseno • Thuto ya kgaolo • Se se itseweng	1	
	THUTO 1 Go reetsa le go bua Dikgato tsa theetso Go reetsa puiso ya kangkhutshwe Tirogae Patlisiso le pegelo Go araba dipotso ka molomo Tlotlofoko	2-6	
	THUTO 2 Go buisa le go lebelela Dikgato tsa puiso Go buisa kangkhutshwe Go araba dipotso ka kangkhutshwe	6-12	
	THUTO 3 Go kwala le go tlhagisa Dikgato tsa go kwala (Letlhomeso) Go kwala tlhamo	12-14	
	THUTO 4 Popego ya puo le melawana ya tiriso Kgato ya go dira ka dipolelo: Polelonolo Pakajaanong Pakapheti Kgato ya go dira ka mafoko: Madirimafetedi Maina Mopeleto Matshwao a puiso (. le ,) khutlo le phegelwana	15-17	
	THUTO 5 Tekanyetso Go buisa kangkhutshwe Go araba dipotso ka kangkhutshwe Go kwala tlhamo Dipolelonolo Pakajaanong Pakapheti Itekanyetso	18-19	
Beke 3 le Beke 4	2. BOTSHELO JO BO ITEKANETSENG		
	Matseno • Thuto ya kgaolo • Se se itseweng	19	

	THUTO 1 Go reetsa le go bua Dikgato tsa theetso Go buisa ditshwantsho Go ranola ditshwantsho Go neela motlotlo o o ipaakanyeditsweng	20-23	
	THUTO 2 Go buisa le go lebelela Dikgato tsa puiso Go buisa ditshwantsho Go araba dipotso gape ka setshwantsho Tlotlofoko	23-24	
	THUTO 3 Go kwala le go tlhagisa Dikgato tsa go kwala (Letlhomeso) Go kwala athikele Tlotlofoko	25-26	
	THUTO 4 Popego ya puo le melawana ya tiriso Kgato ya go dira ka dipolelo: Pakajaanong Pakatlant Matshwao a puiso Tlotlofoko	26-28	
	THUTO 5 Itekanyetso	28	
Beke 5 le Beke 6	3. LE NNA KE ARABILWE		
	Matseno • Thuto ya kgalo • Se se itseweng	29	
	THUTO 1 Go reetsa le go bua Dikgato tsa theetso Go reetsa puiso ya naane Tlotlofoko Go araba dipotso ka molomo	30-34	
	THUTO 2 Go buisa le go lebelela Dikgato tsa go buisa Go buisa athikele ya naane Go tlhomaganya ditiragalo tsa naane ka tshwanelo Go araba dipotso ka naane Tlotlofoko	34-36	
	THUTO 3 Go kwala le go tlhagisa Dikgato tsa go kwala (Letlhomeso) Go kwala naane Tlotlofoko	36	

	THUTO 4 Popego ya puo le melawana ya tiriso Kgato ya go dira ka dipolelo: Leina: sediri, lediri Kgato ya go dira ka mafoko: Maemedi Tlotlofoko Matswao a puiso	37-40	
	THUTO 5 Itekanyetso	40	
Beke 7 le Beke 8	4. GO TSAYA DITAELO		
	Matseno • Thuto ya kgaolo • Se se itseweng	41	
	THUTO 1 Go reetsa le go bua Dikgato tsa theetso Go reetsa ditaelo Go buisana le go diragatsa temana ya ditaelo Go araba dipotso tsa molomo Tlotlofoko	42-46	
	THUTO 2 Go buisa le go lebelela Go buisa temana Tirogae Go araba dipotso ka ga ditaelo Tlotlofoko	47-51	
	THUTO 3 Go kwala le go tlhagisa Dikgato tsa go kwala (Letlhomeso) Go kwala tatelano ya dintlha tsa ditaelo Go kwala ditaelo Tlotlofoko	51-55	
	THUTO 4 Popego ya puo le melawana ya tiriso Kgato ya go dira ka dipolelo: Tirwa Kgato ya go dira ka mafoko: Maemedi Bongwe le bontsi jwa maina Tlotlofoko	55-58	
	THUTO 5 Itekanyetso	58	
	5. ITSE GO BOKA		
Beke 9 le Beke 10	Matseno • Thuto ya kgaolo • Se se itseweng	59	

THUTO 1 Go reetsa le go bua Dikgato tsa theetso Go reetsa puiso ya leboko Go araba dipotso tsa molomo ka ga theetso Go ipuisetsa leboko Tlotlofoko	60-63	
THUTO 2 Go buisa le go lebelela Dikgato tsa puiso Puiso ya leboko Go araba dipotso ka leboko Go lemoga diponagalo tsa leboko Tlotlofoko	63-65	
THUTO 3 Go kwala le go tlhagisa Dikgato tsa go kwala (Letlhomeso) Go kwala leboko Tlotlofoko	65-67	
THUTO 4 Popego ya puo le melawana ya tiriso Kgato ya go dira ka dipolelo: Go dirisa dikarolo tsa puo mo dipolelong Pakajaanong le pakapheti Kgato ya go dira ka mafoko: Mainagoboka Mainagotlhe Mainakgopolo Mainatswako Maemedi Marui Makaelagongwe Malatodi Tlotlofoko	68-72	
THUTO 5 Itekanyetso	72	

KGWEDITHARO 2			
Beke	Kgaolo	Tsebe	Dikaelo go Morutabana
Beke 1 le Beke 2	6. JAANONG O TLA ITSE		
	Matseno • Thuto ya kgaolo • Se se itseweng	73	
	THUTO 1 Go reetsa le go bua Dikgato tsa theetso Go reetsa pegelo ka maemo a bosa Go tlotla ka maemo a bosa Go araba dipotso ka maemo a bosa Tlotlofoko	74-77	

	THUTO 2 Go buisa le go lebelela Dikgato tsa puiso Go buisa le go bapisa ditlhangwa tse di buisitsweng	77-78	
	THUTO 3 Go kwala le go tlhagisa Dikgato tsa go kwala (Letlhomeso) Go kwala le go itlhamela setlhangwa sa pono	78-79	
	THUTO 4 Popego ya puo le melawana ya tiriso Kgato ya go dira ka dipolelo: Pakapheti le pakajaanong Kgato ya go dira ka mafoko: Matlhaodi Puo ya papiso Tlotlofoko	79	
	THUTO 5 Tekanyetso Go kwala setlhangwa sa pono Go araba dipotso ka temana ya tshedimosetso Itekanyetso	80	
	7. MPOLELELE DILO O MPOLELELE		
Beke 3 le Beke 4	Matseno • Thuto ya kgaolo • Se se itseweng	81	
	THUTO 1 Go reetsa le go bua Dikgato tsa theetso Go reetsa kgangkhutshwe Go buisana ka kgangkhutshwe Tirogae: Go itlhamela kgangkhutshwe	82-84	
	THUTO 2 Go buisa le go lebelela Dikgato tsa puiso Go buisa kgangkhutshwe Go araba dipotso ka ga kgangkhutshwe Tlotlofoko	84-85	
	THUTO 3 Go kwala le go tlhagisa Dikgato tsa go kwala (Letlhomeso) Go araba dipotso morago ga go buisa ditshwantsho. Tlotlofoko	86-88	

	THUTO 4 Popego ya puo le melawana ya tiriso Kgato ya go dira ka dipolelo: Pakajaanong Kgato ya go dira ka mafoko: Maina: bongwe le bontsi Mopeleto Matshwao a puiso	88-89	
	THUTO 5 Tekanyetso Go tlotla ka kgangkhutshwe Go buisa kgangkhutshwe Go kwala tlhamo ka setlhogo se o se filweng Go dirisa maina mo bongweng le mo bontsing. Itekanyetso	65	
Beke 5 le Beke 6	8. KE SA NTSE KE REEDITSE		
	Matseno • Thuto ya kgaolo • Se se itseweng	91	
	THUTO 1 Go reetsa le go bua Dikgato tsa theetso Go reetsa kgangkhutshwe ya danielwaphologolo Go buisana ka kgangkhutshwe la danielwaphologolo	92-93	
	THUTO 2 Go buisa le go lebelela Dikgato tsa puiso Go buisa kgangkhutshwe Go araba dipotso ka se se buisitsweng.	94	
	THUTO 3 Go kwala le go tlhagisa Dikgato tsa go kwala (Letlhomeso) Go kwala tlhamo ka ga diphologolo.	95	
	THUTO 4 Popego ya puo le melawana ya tiriso Kgato ya go dira ka dipolelo: Pakapheti Diane le maele Kgato ya go dira ka mafoko: Matlhalosi: nako, mokgwa	96	
	THUTO 5 Tekanyetso Go tlotla ka kgangkhutshwe Go buisa kgangkhutshwe Go itlhamela kgangkhutshwe Matlhalosi Itekanyetso	97	

Beke 7 le Beke 8	9. TSWELELO YA GO TSAYA DITAELO		
	Matseno • Thuto ya kgaolo • Se se itseweng	98	
	THUTO 1 Go reetsa le go bua Dikgato tsa theetso Go reetsa ditaelo Tiorgae: Go batlisisa ka ditaelo tse o di filweng Go neela pegelo ka dipatlisiso Bua ka ditaelo go tswa mo setshwantshong.	99-100	
	THUTO 2 Go buisa le go lebelela Dikgato tsa puiso Go buisa ditaelo Go araba dipotso ka ga ditaelo Tlotlofoko	101-102	
	THUTO 3 Go kwala le go tlhagisa Dikgato tsa go kwala (Letlhomeso) Go kwala ditaelo	103	
	THUTO 4 Popego ya puo le melawana ya tiriso Kgato ya go dira ka dipolelo: Dipolelonolo: sediri, sedirwa Kgato ya go dira ka mafoko: Matlhalosi Mopeleto Matshwao a puiso	104	
	THUTO 5 Tekanyetso Go tlotla Ka ditaelo Go buisa ditaelo le go araba dipotso Kwala ditaelo o latela kaelo Itekanyetso	105	
BEKE YA 9 BEKE YA 10 LE TLHATLHOBO YA BOGARE JWA NGWAGA			

KGWEDITHARO 3			
Beke	Kgaolo	Tsebe	Dikaelo go Morutabana
Beke 1 le Beke 2	10. TLA KE GO LOME TSEBE		
	Matseno • Thuto ya kgaolo • Se se itseweng	110	

	THUTO 1 Go reetsa le go bua Dikgato tsa theetso Go reetsa fa motlotlo ka kwalelametlha. Go dira puisano ka kwalelametlha. Go araba dipotso ka kwalelametlha. Tlotlofoko.	111-116	
	THUTO 2 Go buisa le go lebelela Dikgato tsa puiso Go buisa ka ga Lokwalotshelo. Go araba dipotso ka ga Lokwalotshelo. Tlotlofoko.	116-117	
	THUTO 3 Go kwala le go tlhagisa Dikgato tsa go kwala (Letlhomeso) Go ikwalela bukatsatsi. Go araba dipotso ka diteng tsa bukatsatsi. Tlotlofoko	118-119	
	THUTO 4 Popego ya puo le melawana ya tiriso Kgato ya go dira ka dipolelo: Pakajaanongtsweledi Kgato ya go dira ka mafoko: Mainagoboka Tlotlofoko	120	
	THUTO 5 Tekanyetso Go tlotla ka ga kwalelametlha. Go araba ka diteng tsa Lokwalotshelo. Tlotlofoko	121	
Beke 3 le Beke 4	11. KE GOPOTSE KAE?		
	Matseno • Thuto ya kgaolo • Se se itseweng	122	
	THUTO 1 Go reetsa le go bua Dikgato tsa theetso Go leba o be o bua ka setshwantsho Tirogae: go ipaakanyetsa motlotlo o o ipaakanyeditsweng Go tlotla se o se ipaakanyeditseng mo phaposiborutelong. Tlotlofoko.	123-126	
	THUTO 2 Go buisa le go lebelela Dikgato tsa puiso Go buisa sekwalwa sa tshedimosetso. Go araba dipotso ka sekwalwa sa tshedimosetso. Tlotlofoko.	127-129	

Beke 5 le Beke 6	THUTO 3 Go kwala le go tlhagisa Dikgato tsa go kwala (Letlhomeso) Go ikwalela sekwalwa sa tshedimosetso. Tlotlofoko.	129-132	
	THUTO 4 Popego ya puo le melawana ya tiriso Kgato ya go dira ka dipolelo: Pakaphetitsweledi Kgato ya go dira ka mafoko: Tshwantshanyo Leitiri Tlotlofoko.	132-134	
	THUTO 5 Tekanyetso Puo e e ipaakanyeditsweng. Go kwala sethangwa sa tshedimosetso. Leitiri Pakaphetitsweledi Itekanyetso	134	
	12. NTLOTLELE		
	Matseno • Thuto ya kgaolo • Se se itseweng	136	
	THUTO 1 Go reetsa le go bua Dikgato tsa theetso Go reetsa khutshwe Go tlotla ka khutshwe. Go araba dipotso tsa molomo ka khutshwe Tlotlofoko	137-140	
	THUTO 2 Go buisa le go lebelela Dikgato tsa puiso Go buisa khutshwe go tswa mo bukeng ya puiso. Go araba dipotso ka khutshwe	141-144	
	THUTO 3 Go kwala le go tlhagisa Dikgato tsa go kwala (Letlhomeso) Go itlhamela khutshwe o be o e kwala.	144	
	THUTO 4 Popego ya puo le melawana ya tiriso Kgato ya go dira ka dipolelo: Modiriso go: Tumelo le kganetso. Dipolelwanaina Kgato ya go dira ka mafoko: Dikapuo: Tshwantshanyo, tshwantshiso, diane	145-146	

	THUTO 5 Tekanyetso Go tlhalosa mareo Go buisa khutshwe Go araba dipotso ka khutshwe. Tshwantshanyo. Itekanyetso	147	
Beke 7 le Beke 8	13. MAEMO A BOSA		
	Matseno • Thuto ya kgaolo • Se se itseweng	148	
	THUTO 1 Go reetsa le go bua Dikgato tsa theetso Go reetsa puiso ka ga maemo a bosa Go tsibogela dipotso ka ga maemo a bosa Tlotlofoko	149-151	
	THUTO 2 Go buisa le go lebelela Dikgato tsa puiso Go buisa temana ka tsa maemo a bosa Go araba dipotso ka tsa maemo a bosa	152-153	
	THUTO 3 Go kwala le go tlhagisa Dikgato tsa go kwala (Letlhomeso) Go ikwalela sekwalwa se se nang le tshedimosetso.	153-154	
	THUTO 4 Popego ya puo le melawana ya tiriso Kgato ya go dira ka dipolelo: Dipolelonolo: sediri, sedirwa Kgato ya go dira ka mafoko: Matlhalosi Mopeleto Matshwao a puiso	154-155	
	THUTO 5 Tekanyetso Go araba dipotso ka ga maemo a bosa Modirisotaelo Madiri Matshwao a puiso Tlotlofoko Itekanyetso	155-156	

Beke 9 le Beke 10	14. MOKARAGANA		
	Matseno • Thuto ya kgaolo • Se se itseweng	157	
	THUTO 1 Go reetsa le go bua Dikgato tsa theetso Go reetsa puiso ya mmuisano wa tiragatso Go araba dipotso tsa molomo ka se se neng se reeditsewe.	158-160	
	THUTO 2 Go buisa le go lebelela Dikgato tsa puiso Go buisa mmisano. Go araba dipotso ka mmuisano. Tlotlofoko.	162-164	
	THUTO 3 Go kwala le go tlhagisa Dikgato tsa go kwala (Letlhomeso) Go ikwalela tlhamo ya mmuisano.	165	
	THUTO 4 Popego ya puo le melawana ya tiriso Kgato ya go dira ka dipolelo: Sediri, thuanyi ya sediri, lediri, sedirwa Kgato ya go dira ka mafoko: Mainagoboka Maitiri Mopeleto Matshwao a puiso	165	
	THUTO 5 Tekanyetso Go buisa mmuisano Go kwala tlhamo ya mmuisano Mainagoboka Mopeleto Itekanyetso	167-168	

KGWEDITHARO 4			
Beke	Kgaolo	Tsebe	Dikaelo go Morutabana
Beke 1 le Beke 2	15. DIKGANG TSA LOKWALODIKGANG		
	Matseno • Thuto ya kgaolo • Se se itseweng	169	
	THUTO 1 Go reetsa le go bua Dikgato tsa theetso Go reetsa kgang go tswa mo lokwalodikganneng. Go tlotla ka setlhogo se se filweng. Go araba dipotso tsa molomo	170-174	

	THUTO 2 Go buisa le go lebelela Dikgato tsa puiso Go buisa kgang go tswa mo lokwalodikgannyeng. Go araba dipotso ka ga kgang	174-175	
	THUTO 3 Go kwala le go tlhagisa Dikgato tsa go kwala (Letlhomeso) Go kwala kgang ka setlhogo se se filweng	176	
	THUTO 4 Popego ya puo le melawana ya Kgato ya go dira ka dipolelo: Sediri, sedirwa Kgato ya go dira ka mafoko: Popego ya lefoko: Mathusi Mopeleto Matshwao a puiso	176-177	
	THUTO 5 Tekanyetso Go tlotla ka athikele ya lokwalodikgang. Go kwala athikele ya lokwalodikgang. Go dirisa mathusi Itekanyetso	178	
Beke 3 le Beke 4	16. O MANG		
	Matseno • Thuto ya kgaolo • Se se itseweng	179	
	THUTO 1 Go reetsa le go bua Dikgato tsa theetso Go reetsa puisano ya dipotsotherisano Go botsa mongwe dipotso ka mokgwa wa dipotsotherisano Go reetsa dipotsotherisano mo thelebišeneng	180-181	
	THUTO 2 Go buisa le go lebelela Dikgato tsa puiso Go buisa dipotsotherisano go tswa mo dimakasineng. Go botsa mogaka mongwe yo o mo tlhophileng dipotso tsa dipotsotherisano.	182	
	THUTO 3 Go kwala le go tlhagisa Dikgato tsa go kwala (Letlhomeso) Go tlhama dipotso tsa dipotsotherisano tse o tlileng go di botsa mogaka.	183	

	THUTO 4 Popego ya puo le melawana ya tiriso Kgato ya go dira ka dipolelo: Polelwanakutu, dipolelwanakala Kgato ya go dira ka mafoko: Matlhalosi Mopeleto Matshwao a puiso	183	
	THUTO 5 Tekanyetso Go kwala dipotso tsa dipotsotherisano. Itekanyetso	184	
Beke 5 le Beke 6	17. RE YA MAREKELONG		
	Matseno • Thuto ya kgaolo • Se se itseweng	185	
	THUTO 1 Go reetsa le go bua Dikgato tsa theetso Go reetsa puiso ya papatso Go tsibogela dipotso ka se se reeditsweng	186-187	
	THUTO 2 Go buisa le go lebelela Dikgato tsa puiso Go buisa temana Go araba dipotso ka puiso ya temana Tlotlofoko.	188-189	
	THUTO 3 Go kwala le go tlhagisa Dikgato tsa go kwala (Letlhomeso) Go kwala setlhangwa sa papatso	190-191	
	THUTO 4 Popego ya puo le melawana ya tiriso Kgato ya go dira ka dipolelo: Madiri: dipolelo, dipolelwana Kgato ya go dira ka mafoko: Makopanyi Tlotlofoko. Mopeleto. Matshwao a puiso	191	
	THUTO 5 Tekanyetso Go rala setshwantsho o be o se tlhalosa Go rala setlhangwa sa papatso. Tlotlofoko. Itekanyetso	192-193	

Beke 7 le Beke 8	18. A KE NNETE?		
	Matseno • Thuto ya kgaolo • Se se itseweng	194	
	THUTO 1 Go reetsa le go bua Dikgato tsa theetso Go reetsa puiso ya naane go tswa mo bukeng e e tshaotsweng. Go araba dipotso tsa molomo ka ga naane	195-196	
	THUTO 2 Go buisa le go lebelela Dikgato tsa puiso Go buisa naane Go amnya thuto ya naane le botshelo jwa nnete.	196	
	THUTO 3 Go kwala le go tlhagisa Dikgato tsa go kwala (Letlhomeso) Go kwala naane ya baanelaphologolo. Go tlhama tlotlofoko ka mafoko a naane	197	
	THUTO 4 Popego ya puo le melawana ya tiriso Kgato ya go dira ka dipolelo: Madiri Matlhalosi Kgato ya go dira ka mafoko: Maele Diane Mopeleto Matshwao a puiso	198	
	THUTO 5 Tekanyetso Go itlhamela naane Go amanya naane le botshelo. Tlotlofoko. Itekanyetso	199	
BEKE YA 9 BEKE YA 10 LE TLHATLHOBO YA BOFELO JWA NGWAGA			



Most of our titles are also available as e-Books!

For more information, contact:

- Customer Services: 033 8468721/22/23
- Visit our website www.shuters.com

Or scan the QR Business Card shown here:



Compatible with:



more than just paper behind glass

THULAGANYO LE KELOTLHOKO

E ka bonwa gape ka go tsena mo inthaneteng www.shuters.com



Shuter & Shooter

